

Centar za ekologiju i energiju je saopćio da je Federalno ministarstvo okoliša i turizma odbacilo zahtjev Elektroprivrede Bosne i Hercegovine za izdavanje okolinske dozvole za odsumporavanje blokova 5 i 6 Termoelektrane Tuzla.

- Ove sedmice je okončana višegodišnja javna rasprava o zahtjevu za okolinsku dozvolu za odsumporavanje blokova 5 i 6 TE Tuzla na okolinski prihvatljiv način. Nakon što je Federalno ministarstvo okoliša i turizma u protekle četiri godine u više navrata Elektroprivredi BiH ukazalo na propuste u dostavljenoj dokumentaciji i nakon nekoliko bezuspješnih pokušaja da se oni isprave, zbog loše i nepotpune dokumentacije Ministarstvo nije imalo drugog izbora nego da odbaci zahtjev – navodi se u zajedničkom saopćenju Centra za ekologiju i energiju i predstavnika građana mjesne zajednice Bukinje.

Činjenica da Elektroprivreda nakon više od četiri godine nije bila u stanju odrediti koju tehnologiju postrojenja za odsumporavanje planira instalirati, kako je izjavio koordinator programa energija i klimatske promjene Centra za ekologiju i energiju Denis Žiško, "jasan je pokazatelj da su namjere Elektroprivrede da ozbiljno pristupi realizaciji ovog projekta upitne".

Prema Dugoročnom planu Elektroprivrede, kako je naveo Žiško, blokovi 5 i 6 bi trebali raditi najmanje do 2030., dakle još nekih 12 godina.

- Ukoliko Elektroprivreda nastavi raditi na projektu odsumporavanja tom dinamikom, možemo očekivati da će jedino dokumentacija za ovaj projekat biti dovršena, otprilike u isto vrijeme kada se blokovi 5 i 6 zatvore – dodao je Žiško.

Predstavnik građana Bukinja Goran Stojak je izrazio zadovoljstvo što je Ministarstvo poslušalo i prihvatio njihove primjedbe.

- Mi već decenijama uđišemo prašinu sa odlagališta šljake, a sada termoelektrana planira da nam u dvorišta istresa i gips. Do kada će moći i naša djeca biti žrtvovani za jeftinu energiju? – kazao je Stojak.

Termoelektrana Tuzla, kako se dodaje u saopćenju, još je 2010. godine naručila izradu studije kojom se predlaže najpovoljnija rješenja i mjere za smanjivanje emisije polutanata u zrak iz TE "Tuzla". Studiju je izradio Institut za energetiku i zaštitu okoliša "Ekonerg" (Zagreb, Hrvatska). Studijom su, između ostalog, predložena i dva rješenja za proces odsumporavanja koja su s gledišta tehnico-ekonomiske analize najpovoljnija.

Izvor: energetika.ba